



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **NATIONAL SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITE YA 12**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)**

**PAMPIRI YA BOBEDI (P2)**

**HLAKOLA/TLHAKUBELE 2016**

**MEMORANDAMO**

**MATSHWAO: 80**

**Memorandamo ona o na le maqephe a 8.**

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1**

Mohlahlobuwa o lokela ho araba potso E LE NNGWE ya moqoqo. Bolelele ba karabo ya hae e be ba mantswe a 200 ho isa ho a 250.

**1.1 Thuto e ka o phedisa hamonate**

- **Dikahare:**

- Mohlahlobuwa a phete/hlalose kamoo thuto e ka mo bebofaletsang bophelo kateng; e ka etsa hore a sebetse mosebetsi wa maemo.
- Mohlahlobuwa a ka hlalosa/pheta kamoo thuto e ka bang le seabo bophelong ba hae le ba setjhaba kateng.

**[40]****1.2 Dithethefatsi di senya bokamoso ba batjha.**

- **Dikahare:**

- Mohlahlobuwa a ka pheta/hlalosa hore dithethefatsi ke eng le hore di senya bophelo ba batjha ka tsela dife, haholo tshebediso e mpe ya tsona le hore e ama setjhaba ka tsela efe.

**[40]****1.3 Pula ya tla ya re senyetsa mokete hoja ho ne ho le monate**

- **Dikahare:**

- Mohlahlobuwa a phete/hlalose hore pula e sentse mokete jwang, ho qadile jwang, ho ne ho hlophisitswe jwang, baeti e le bafe, mokete e le wa mofuta ofe, pula e nele neng, ya senya jwang, jj.

**[40]****1.4 Ka batla ke tjhesa ntlo!**

- **Dikahare:**

- Mohlahlobuwa a phete/hlalose hore ho etsahetse eng hore ntlo e batle e tjha, o ne a dutse kae, a na le mang, a ntse a etsa eng, ho bakileng mollo ke eng, o kgonne ho o tima jwang, ba tswileng kotsi, jj.

**[40]****1.51– Ditshwantsho**

1.5.4

- **Dikahare**

- Dikahare tsa moqoqo di laolwa ke mehopollo ya sehlooho ya boiqapelo ba mohlahlobuwa.

**[40]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:****40**

**KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO- (MATSHWAO A 40)**

**ELA HLOKO:**

- Sebedisa ruburiki ena ka nako tsohle ha o lekanyetsa meqoqo (Pampiri ya 2, KAROLO YA A).
- Matshwao a 0-40 a abilwe ho ya ka ditlhaloso tse araotsweng ka dikgato tse 5.
- Lekgetheng la pele, tlhaloso ya boiphihlelo e arotswe HABEDI ho hlalisa boemo bo hodimo le boemo bo tlase; boemo bo bong le bo bong bo na le tlhaloso ya bona.

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO [MATSHWAO A 40]**

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE LE MORALO</b>  Nehelano ya sehlooho: tlhophiso ya mehopolole dintlha, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo.	<b>Boemo bo hodimo</b>	<b>22–24</b> - Nehelano e bontshang kutlwisiso e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang; - Mehopolole matla, e phephetsa monahano, mme ke e kgodisang; - O hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang, mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeleditswe selelekela, mmele le qetelo.	<b>18</b> - Nehelano e ntle e supang tsebo le bokgoni; - Mehopolole ke e ipapisitseng ka botlalo le sehlooho, mme e kgahlisang; - O hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang, mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeleditswe selelekela, mmele le qetelo.	<b>12–16</b> - Nehelano ke e kgotsofatsang ditlhoheho; - Mehopolole e momahane ka tsela e kgotsofatsang le e kgodisang; - O hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang, mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeleditswe selelekela, mmele le qetelo.	<b>7–11</b> - Nehelano e momahane mona le mane; - Mehopolole ke e seng ya boiqapelo, mme e sa hlakang; - Ho na le bopaki bo seng bokae ba tlhophiso le momahano ya mosebetsi.	<b>0–6</b> - Nehelano e tswile lekoteng ho hang; - Mehopolole ke e sa tsepamang e dubakaneng; - Ha e utlwahale, mme dintlha di a phetakwa; - Ha o a hlophiswa ka tshwanelo le momahano ha e yo.
		<b>19–21</b> - Mosebetsi o tswileng matsoho leha o haellwa ke dintlha tse ikgethang tsa moqoqo o babatsehang; - Mehopolole ke e supang boiphihlelo bo hodimo; - O hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni, mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeleditswe selelekela, mmele le qetelo.	<b>17</b> - Mosebetsi o radilweng hantle; - Mehopolole ke e loketseng, mme e thahasellisang; - O hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni, mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeleditswe selelekela, mmele le qetelo.			
<b>MATSHWAO A 24</b>	<b>Boemo bo tlase</b>					

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO [MATSHWAO A 40] (e tswela pele)**

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e babatsehlang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b>  Sehalo, rejistara, setaele, tlotlontswa ke tse lokelang sepheo/tshusumetso le maemo; Kgetho ya mantswe Tshebediso ya puo le tlwaelo, matshwao a ho bala le mopeleto.	<b>10–12</b>	<b>8–9</b>	<b>6–7</b>	<b>4–5</b>	<b>0–3</b>
	- Puo e sebedisitswe ka tsela e babatsehlang, mme o sebedisitse sehalo se matla, mme se susumetsang; - O batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto; - O radilwe ka bokgoni bo tsotehang.	- Puo e sebedisitswe ka tsela e supang bokgoni, mme ka kakaretso e a utlwahala, sehalo se matla, mme se loketseng; - Ho na le diphoso tse seng kae tsa puo le mopeleto; - O radilwe hantle.	- Puo e sebedisitswe ka tsela e kgotsofatsang leha mona le mane ho na le ho se tsamaellane; - Ka kakaretso sehalo ke se loketseng leha tshebediso ya puo ya bonono e haella; - O radilwe hantle.	- Puo e sebedisitsweng ke e haellang haholo; - Popeho ya dipolelo ke e tshwanang e se nang motswako; - Tlotlontswa e haella haholo feela.	- Puo e sebedisitsweng ha se e utlwisisehang; - Tshebediso ya tlotlontswa e haella haholo, mme ke sesosa sa nehelano e sa utlwisisehang.
<b>MATSHWAO A 12 SEBOPEHO</b>  Makgetha a tema: popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolelele bo hlokehang.	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	- Kgodiso ya sehlooho ke e babatsehlang; - Katoloso ya dintlha ke e ikgethang; - Dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e ikgethang.	- O hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni, - O momahane ka tshwanelo; - Dipolelo le diratswana di etsa moelelo, mme di fapafapanngwa ka tshwanelo.	- Dintlha di a utlwahala; - Dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng. - Moqoqo o etsa moelelo mona le mane.	- Tse ding tsa dintlha di etsa moelelo, mme di a utlwahala; - Dipolelo le diratswana di na le diphoso; - Moqoqo o a utlwisiseha leha o na le diphoso.	- Dintlha tse hlokehang tsa bohlokwa di a haella; - Dipolelo le diratswana tse hlasisitsweng ke tse fosahetseng; - Moqoqo ha o na moelelo o lebeleletsweng.
<b>MATSHWAO A 4 MATSHWAO</b>	<b>33–40</b>	<b>28–30</b>	<b>20–25</b>	<b>12–17</b>	<b>0–9</b>

Makgetha a ho lekanyetsa	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo	24	DM =
Puo/Setaele/Ho hlaola diphoso	12	PSH =
Sebopeho	4	Seb =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>40</b>	

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE****POTSO YA 2**

Mohlahlobuwa o lokela ho araba potso E LE NNGWE ya tema ya kgokahano e telele. Bolelele ba karabo ya hae e be ba mantswe a 80 ho isa ho a 100.

**2.1 LENGOLO LA SETSWALLE**

- Aterese ya mongodi e ngolwe hodimo tsohong le letona, mme e ngolwe ka sebopeho sa boloko;
- Ho se sebediswe matshwao a puo, ntle le ha ho na le dikgutsufatso;
- Tlase aterese ho ngolwe mohla oo lengolo le ngolwang ka ona;
- Ho latele tumediso (e ka bontsha kamano le ya ngollwang, jk Ngwaneso/ Mme), ha ho letshwao la puo le sebediswang;
- Mmele o ngolwe ka diratswana: ho be le selelekela, mme ho latele diratswana tse ding tse jereng ditaba;
- Sepheo sa ho ngola se utlwahale (ho kopa diaparo tsa moketjana wa tumediso ya baithuti ba materiki);
- Qetello e be kgutshwane, mme e phethele ditaba ka tsela e utlwahalang, mme e ka hlahiswa ka tselanyana tse ngatanyana, ho itshetlehile feela kamanong ya mongollwa le ya ngolang.
- **Dikahare:**
  - Mohlahlobuwa a hlalose tse ngwanabo mabaka ao ka ona a hlohang diaparo tsa mokete oo.

**[20]****2.2 LENGOLO LA KGWEBO**

- Lengolo lena le na le aterese tse pedi (ya mongodi le ya mongollwa);
- Aterese ya mongodi e ngolwe hodimo ka tsohong le letona, e ngolwe ka sebopeho sa boloko;
- Tlase aterese ya mongodi ho ngolwe mohla oo lengolo le ngolwang ka ona;
- Ho se sebediswe matshwao a puo, ntle le ha ho na le dikgutsufatso;
- Aterese ya mongollwa e ngolwe ka tsohong le letshehadi haufi le mola mme o qale ka maemo a eo (jk. Motsamaisi, Molaodi, jj)
- Ho latele sehlooho se totobatsang sepheo sa ho ngola;
- Ebe ho latela mmele o hlahiswang ka diratswana;
- Selelekela se totobatse sepheo sa ho ngola.
- **Dikahare:**

Mohlahlobuwa a hlalise mathata a etsang hore a se ke a kgona ho lefa mokitlane wa hae, a hlalose le hore sekoloto se morao o tla se lokisa jwang.

**[20]**

### 2.3 PUO (E NGOLWANG)

- Puo e lokela ho ela hloko sepheo, maemo le baamohedi ba ditaba;
- E lokela ho ba matla, mme e hohele: e be le selelekela, ho latele ditaba tse amanang le sepheo sa letsatsi (tumediso ya titjhere), mme e phethele ka qetelo e matla;
- Sebopeho:
  - E ngolwe, mme e be le sehlooho;
  - E sebopehong se tshwanang le sa moqoqo se nang le:
    - selelekela se hohelang ho qahamisa baamohedi ba ditaba ditsebe, se qale ka tumedisong;
    - mmele o bopilweng ka diratswana tse momahaneng;
      - Dipolelo e be tse kgutshwane, mme a nne a tswake ka metlae e lokelang ho natefisa puo le ho hohela baamohedi ba ditaba;
      - A sebedise dibopeho tsa puo le ditlwaelo ka nepahalo.
- **Dikahare:**
  - Puo ya mohlahlobuwa e hlake, mme e lokele maemo a tumedisong ya titjhere.

[20]

### 2.4 TLALEHO/RAPOROTO

(Mofuta ona wa raporoto ke o ngolwang ka ketsahalo e bonweng ka mahlo)

- Ke tlaleho ya ketsahalo e bonweng ka mahlo;
- E lokela ho ba kgutshwane, mme e fupare dintlha tse latelang:
  - e be le sehlooho;
  - e hlahise motho/batho bao raporoto e lebisitsweng ho bona;
  - mongodi a tobe taba.
- Puo e be ya semmuso (e ngollwa sepolesa), mme ho sebediswe dipolelo tse phethahetseng.
- **Dikahare:**
  - Mohlahlobuwa o ngola ka kotsi pakeng tsa makoloi a mabedi haufi le habo.

[20]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:**

**20**

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE****POTSO YA 3**

Mohlalobuwa o lokela ho araba potso E LE NNGWE ya tema ya kgokahano e kgutshwane. Bolelele ba karabo ya hae e be ba mantswe a 60 ho isa ho a 80.

**3.1 PHOusetARA**

- E bapatsa/phatlalatsa ketsahalo e itseng;
- Sehlooho se totobatswe, ka ditlhaku tse kgolo;
- Ditaba di ngolwe ka mongolo o moholo o hohelang;
- Ho ka sebediswa ditshwantsho;
- Tlhalisoleseding e be e utlwahalang hantle;
- Mohla, nako, sebaka, makeno jj. di hlahiswe ka botlalo.
- **Dikahare:**
  - Mohlahlobuwa a hlahise dintlha tsohle tse amanang le mokete wa mmimo wa jese, a ka bolela le dibini tse tlang.

**[20]****3.2 KARETE YA MEMO**

- Letsatsi, sebaka le nako di totobatswe (mohla e ngolwe ka botlalo-letsatsi, kgwedi le selemo);
- Ho hlahiswa ditaba tse loketseng feela.
- Ya ngolang a ka sebedisa puo e batlang e arohile dikoto.
- Sehlooho se laolwa ke mofuta wa karete.
- Mongolo o sebediswa ka tsela e kgabisang karete.
- **Dikahare:**
  - Mohlahlobuwa o memela motswala wa hae moketjaneng wa hae wa la tswalo.

**[20]****3.3 DITSHUPISO**

- Ena ke tema e kgutshwane, e ka hlahiswang ka sebopeho sa seratswana feela;
- Puo e sebediswang e ka ngolwa e le ho sekaotaelo ka dipolelo tse kgutshwane;
- Puo e be e hlakileng, e otlohileng, mme e utlwisisehang habobebe;
- A lekanyetse ka tsela ya ho bolela mohlomong bolelele (dimitara/dikilometara) bo itseng le ho bolela dibaka tse totobetseng tse jwalo ka meaho ya dikerekere, mabenkele, matshwao a tsela, jj;
- Sehlooho se tsamaellane le mofuta ona wa tema le sepheo.
- **Dikahare:**
  - Mohlahlobuwa a lokodisetse malomae kamoo a tla tsamaya kateng ho tla fihla habo.

**[20]**

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20**  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80**

**KAROLO YA B & C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E TELELE LE E KGUTSHWANE [MATSHWAO A 20]**

<b>Makgetha a ho lekanyetsa</b>	<b>Phihlello e babatsehlang</b>	<b>Phihlello e supang bokgoni</b>	<b>Phihlello e mahareng</b>	<b>Phihlello ya motheo feela</b>	<b>Phihlello e haellang</b>
<p><b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b></p> <p>-Nehelano ya sehlooho le mehopollo; -Tlhophiso ya mehopollo; -Kelohlolo ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo.</p> <p><b>MATSHWAO A 12</b></p>	<p><b>10–12</b></p> <p>- Nehelano e babatsehlang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang; - Mehopollo e matla e butswitseng; - Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema; - Mosebetsi ha o kgere, o tsepame sehloohong; - Mehopollo le dikahare ke tse momahaneng; - Dintlha tsohle di tshhehetsa sehlooho, mme di hlalositse ka botebo; - Sebopeliso ke se nepahetseng.</p>	<p><b>8–9</b></p> <p>- Nehelano e ntle haholo, e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema; - Mosebetsi ha o kgere o tsepame sehloohong; - Mehopollo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositse ka botebo, mme di tshhehetsa sehlooho; - Sebopeliso ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa.</p>	<p><b>6–7</b></p> <p>- Nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema; - Mosebetsi ha o a tsepama ka ho phethahala sehloohong-ho na le ho kgera ho itseng; - Mehopollo le dikahare di na le momahano e mahareng; - Ke dintlha tse itseng feela tse tshhehetsang sehlooho; - Ka kakaretso sebopeliso ke se loketseng empa se nang le diphoso.</p>	<p><b>4–5</b></p> <p>- Nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema; - Mosebetsi o na le tsepamo e itseng feela sehloohong empa o a kgera; - Ha se ka mehla mehopollo le dikahare di momahaneng, sehlooho se tshhehetswa ke dintlha tse itseng feela; - Sebopeliso se fofo feela, mme se na le bohlotso bo boholo.</p>	<p><b>0–3</b></p> <p>- Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema; - Moelelo o nyotobetse ke ho kgera ho hoholo; - Mehopollo le dikahare ha di na momahano; - Ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshhehetsang sehlooho; - Ha ho boiteko ba ho sebedisa melao ya sebopeliso.</p>
<p><b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b></p> <p>- Sehalo, rejistara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; -Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantswa, matshwao a ho bala le mopeleto</p> <p><b>MATSHWAO A 8</b></p>	<p><b>7–8</b></p> <p>- Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswa di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; - Tshebediso ya puo e nepahetseng ebile e bopehile hantle; - Mosebetsi ha o na diphoso.</p>	<p><b>5–6</b></p> <p>- Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswa di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; - Ka kakaretso tshebediso ya puo e nepahetseng ebile e bopehile hantle; - Tshebediso ya tlotlontswa e ntle haholo; - Mosebetsi boholo ha o na diphoso.</p>	<p><b>4</b></p> <p>- Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswa di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; - Mosebetsi o na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo; - Tshebediso ya tlotlontswa ke e lekaneng; - Diphoso ha se tse nyotobetse maelelo.</p>	<p><b>3</b></p> <p>- Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswa ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hantle; - Tshebediso ya puo e fosahetseng ebile e tletse diphoso tse ngata; - Tshebediso e seng kae ya tlotlontswa; - Moelelo o nyotobetse.</p>	<p><b>0–2</b></p> <p>- Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswa ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; - Mosebetsi o tletse diphoso o dubakane; - Tlotlontswa ha e dumellane le maemo; - Moelelo o nyotobetse haholo.</p>
<b>MATSHWAO</b>	<b>17–20</b>	<b>13–15</b>	<b>10–11</b>	<b>7–8</b>	<b>0–5</b>

**SENOTLOLO SA HO ABA MATSHWAO:**

<b>Makgetha a tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare, Moralo le Sebopeliso	12	DMS =
Puo le Setaele le ho Hlaola diphoso	8	PSH =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello